

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2018

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 11.

**MAFHUNGOTHANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI**

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiṱwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musi vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u ṱwala hu re na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhiṱara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwiḡa zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambebe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambebe (mirero na maambebe).
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziḡhara.
- Kutathuvhelwe kwa thoḡo sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho nga u angaredza: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

**MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELWE****KHETHEKANYO YA A: MAANEĀ****MBUDZISO YA 1****KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u tola/maka Maanea**

**KHA VHA PFESESE:** Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka maanea i wanalaho kha masiatari a 9–10 a iyi tsumbandila ya u maka.

| <b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA/MAKA</b> |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>KHRITHERIA</b>                                | <b>MARAGA</b> |
| ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV)                   | 30            |
| LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD)           | 15            |
| TSHIVHUMBEO (T)                                  | 5             |
| <b>THANGANYELO</b>                               | <b>50</b>     |

Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka maka maanea.

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

#### KHA VHA PFESESE

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse fhedzi sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthu ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

Vhalingiwa vha lavhelelwa u nanga thoho NTHIHI ya maanea kha idzo dzo netshedzwaho nga u shumisa maipfi a u bva kha 400 u swika kha a 450. Vhalingiwa vha nga riwala nga lushaka lufhio kana lufhio lwa maanea: nganetshelo, mbuletshedzo, a u vhuisa mihumbulo, a u tata khani, a disikhesivi kana thimbanywa/thanganyelo ya izwo.

#### 1.1 Ndi yone tshenzhemo ye ya shandula kuvhonele kwanga.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u riwala nga tshenzhemo ya zwithu zwe a tangana nazwo vhutshiloni.
- A nga riwala nga zwithu zwivhuya zwe zwa bvelela.
- A nga riwala nga zwithu zwi si zwavhudi zwe zwa mu bvelela.
- Zwi nga di vha zwithu zwi mangadzaho a songo zwi lavhelelaho.
- Maanea aya u tea u a riwala nga ndila ya u tou anetshela.
- Fhedzi arali mulingiwa a riwala maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho. [50]

#### 1.2 Dumbumazwikule le la vha tshimangadzo kha shango.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa a nga riwala nga dumbumazwikule le la vhangana tshinyalelo zwi songo lavhelelwa.
- Ho vha na u kumbiwa ha dzibada na dziburoho.
- Ho vha na u wa ha zwifhato.
- Ho vha na u tshinyadzwa ha mupo.
- Ho vha na u lozwea ha vhutshilo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luiwe na luiwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a riwala. [50]

### 1.3 'Ndo fhedza ndo ditota nga nthani ha lunyadzo.'

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u riwala a tshi disola nga zwe a ita.
- U tea u sumbedza zwivhi zwine a khou disola khazwo nga nthani ha lunyadzo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luriwe na luriwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a riwala.

[50]

### 1.4 'Ndi khwine u fela muhumbulo une wa tshila, u fhirisa u tshilela muhumbulo une wa do fa.'

(Steve Biko)

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u talutshedza thoho.
- U tea u riwala nga zwivhuya zwine zwa diswa nga u dinangela, sa u ima kha zwine a tenda khazwo zwine a vhone zwi tshi fhatu lushaka
- U dovha hafhu a riwala nga zwithu zwi si zwavhudi zwine zwa nga diswa nga muhumbulo wo khakheaho.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi divha zwine ene mulingiwa a imela zwone.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luriwe na luriwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a riwala.

[50]

### 1.5 Khamusi u khwiniswa ha milayo ya kuambarele zwikoloni zwashu zwi nga bveledza vhudziki. Tatani ni tshi ima na, kana ni tshi hanedzana na thoho iyi.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u sumbedza u ima na, kana u hanedzana na u talutshedza thoho iyi.
- Kha sumbedze nga mbuno dzo dziaho vhu di ha milayo ya kuambarele na khwinifhadzo ya themamveledziso.
- A nga sumbedza u sa vha na ndeme kana u hanedza thoho.
- Zwi tutuwedza tshanduko ya matshilele zwikoloni/A zwi tutuwedzi ...
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luriwe na luriwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a riwala.

[50]

1.6 **KHA VHA PFESESE:** Hu tea u vha na vhumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

1.6.1 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea t̄hoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Pfarisano v̄hutshiloni/Vhutshilo ndi mutingati, nz.**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, a nga anetshela/buletshedza zwine vhathu vha nga thusana ngazwo v̄hutshiloni.
- Kha sumbedze zve vha thusana khazwo na v̄hudipfi hawe.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luiwe na luiwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zve a n̄wala.

[50]

1.6.2 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea t̄hoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Ndondolo ya mupo/Nga n̄da ha mupo, a hu na v̄hutshilo, nz.**
- Mulingiwa u tea u sumbedza ndeme vhukati ha muthu na mupo.
- Kha dovhe a sumbedze kulondolelwe kwa mupo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luiwe na luiwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zve a n̄wala.

[50]

1.6.3 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea t̄hoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Thaidzo dza mushumoni, nz.**
- Mulingiwa u tea sumbedza thaidzo dze a t̄angana nadzo.
- Kha sumbedze zwine zwa khou mu lemela.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luiwe na luiwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zve a n̄wala.

[50]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:**

50

## KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

### MBUDZISO YA 2

#### KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u tola/maka Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.

**KHA VHA PFESESE:** Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka zwibveledzwa zwa vhudavhidzani i wanalaho kha siatari la 11 la iyi tsumbandila ya u maka.

| KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA   |        |
|----------------------------------------------|--------|
| KHRITHERIA                                   | MARAGA |
| ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBE0 (NVT) | 15     |
| LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD)       | 10     |
| THANGANYELO                                  | 25     |

Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBE0.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

#### KHA VHA PFESESE:

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa nthu musu hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musu hu tshi niwalwa tshibveledzwa tshiniwe na tshiniwe.

Vhalingiwa vha tea u niwala nga thoho MBILI kha dzo netshedzwaho. Mutumbu wa phindulo iniwe na iniwe i tea u vha na maipfi a u bva kha 180 u ya kha a 200. Luambo, redzhistara, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

## 2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA (INIFOMALA)

**Zwi re ngomu na tshivhumbeo:**

- Ri lavhelela mafhungo a pfarelo i bvaho kha mukomana wa murwi i tshi ya kha mubebi wa murwiwa.
- Diresi nthihi ya muñwali ine ya tevhelwa nga datumu.
- Diresi i tewa u ñwalwa nga vhudalo.
- Žwiga zwa u vhala a zwi shumiswi mafheleloni a mitaladzi ya ñdiresi, theshano na magumo.
- Theshano: Tsumbo: Vho-Nyadzanga.
- Marangaphanda kha ñee muvhali ludungela lwa mafhungo ane a ñdo a wana kha mutumbu.
- Mutumbu: Ndi hune ha wanala tshidziki tsha mafhungo. Hu shumiswa luambo lwo teaho, lu si na miswaswo.
- Nyonesano: Ndi hune muñwali a onesana na muñwalelwa.
- Magumo: Muñwali u ñwala dzina ñawe fhedzi.

[25]

## 2.2 LINWALOVHUNE (CV) NA VHURIFHI HA U FHELETSHEDZA

**Zwi re ngomu na tshivhumbeo.**

- Kha ñinwalovhune (CV), ri lavhelela zwidodombedzwa zwi tevhelaho zwa muhumbeli: Zwidodombedzwa zwa vhone, zwa pfunzo, zwa ndalukanyo, zwa tshenzhemo, madzangalelo na vha kwamiwaho.

[25]

## 2.3 ADZHENDA NA MAAMBIWA A MUTANGANO

**Zwi re ngomu na tshivhumbeo.**

- Ri lavhelela maambiwa a mutangano ane a elana na vhumambo ha mabebo a makhulu vho fhedzaho minwaha ya futahe (90).

[25]

## 2.4 MUVHIGO WA FOMALA

**Zwi re ngomu na tshivhumbeo.**

- Ri lavhelela muvhigo une wa khou ñahisa mbilahelo dza ha masipala.
- Thoho
- Marangaphanda (siangane, ndivho na tshikoupu)
- Matshimbidzele (Nnyi?, Ngani?, Ngafhi?, Lini?, Mini? Hani?)
- Magumo/Mawanwa
- Phendelo
- Themendelo
- Tsaino ya muvhigi
- Tshiimo tsha muvhigi
- Datumu

[25]

## 2.5 TSHIPITSHI TSHA FOMALA

### Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Tshipitshi itshi tshi tea u totomodza na u bvisela khagala khombo dzine dza khou bvelela vhuponi na uri dzi nga thivhelwa hani.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.  
Tsumbo: **Ri do vha elelwa misi yothe.**
- Theshano: Ndi hune muambi resha vthathetshelesi nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbidzamushumo, Thohoyatshikolo nz.
- Mvulatswinga: Afha muvhali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza nga ndila i tendiseaho.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe. [25]

## 2.6 INTHAVIYU

### Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Ri lavhelela nyambedzano yo livhiswaho kha kuvhulungelwe na kushumisele kwa madi.
- Thoho kha i vhe ye a randelwa yone.
- Mvulatswinga: Kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhathu vhavhili.
- Mutumbu: Kha hu netshedzwe nyimele (sinario) hu sa athu thomiwa u niwalwa. Hu niwaliwe madzina a vhabvumbedzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni (zwithoma) u bva kha dzina la muambi/mubvumbedzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe nyambedzano nga u sielisana u bva kha uno muambi u ya kha ula. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni/zwithoma. [25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:

50

MARAGAGUTE:

100

**PFESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwithanu (5) zwi hulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiinwe na tshiinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwi vhili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshiinwe na tshiinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]**

| Khritheria                                                                                                                                                                                                     |                      | Zwa nthesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tshikili tshone                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho                                                                                                                                                                                                                                | Vhukoni ha fhasi                                                                                                                                                                     | U sa kona                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV)</b><br><br>(Zwo ri waliwaho na mihumbulo)<br>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/<br>U dzhiela nzhele ndivho, vha tangananedzaho mafhungo na nyimele<br><br><b>MARAGA 30</b> | <b>Maimo a ntha</b>  | <b>28–30</b><br>-Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho<br>-Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo                                  | <b>22–24</b><br>-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma<br>-Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza<br>-Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo | <b>16–18</b><br>-Phindulo i fushaho<br>-Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo                            | <b>10–12</b><br>-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe<br>-Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha mune<br>-Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho | <b>4–6</b><br>-Phindulo yo polikaho tshothe<br>-Mihumbulo yo tangananaho nahone i si na sia<br>-Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa<br>-A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>Maimo a fhasi</b> | <b>25–27</b><br>-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshothe/tshothe<br>-Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo | <b>19–21</b><br>-Zwo lundwa tshidele<br>-Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho<br>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḍi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo                                                                                      | <b>13–15</b><br>-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huiwe vhu khakhisaho mutodo<br>-Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea<br>-Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo | <b>7–9</b><br>-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo<br>-Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u dadisa<br>-U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho           | <b>0–3</b><br>-A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso<br>-U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe<br>-A zwi na sia nahone zwo vhilingana                                          |

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)**

| LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA (LTD)<br>Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto. | Maimo a nthu  | 14–15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10–11                                                                                                                                                                                                                                                             | 6–7                                                                                                                                                                                                                                    | 2–3                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |               | -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Luambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe.<br>-Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni<br>-A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto.<br>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhenithakheni. | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho.<br>-Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto.<br>-Lwo lundwa tshidele vhukuma . | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza thalutshedzo.<br>-Thouni yo tea<br>-U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu. | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwiutuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi<br>-Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea<br>-Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma. | -Luambo a lu pfali<br>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konda vhukuma/tshothe. |
| MARAGA: 15                                                                                                                                                                                                    | Maimo a fhasi | 12–13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8–9                                                                                                                                                                                                                                                               | 4–5                                                                                                                                                                                                                                    | 0–1                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                               |               | -Luambo ndi lwa nthu vhukuma<br>-Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni.<br>-A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto.<br>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.                                                                                                                                                                 | -Luambo lu a kunga na u nyanyula<br>-Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho<br>-Vhukhaki vhuutuku ha girama na mupeleto.<br>-Zwo lundwa tshidele vhukuma.                                                                                                              | -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhuutuzetuzde<br>-Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.                                                      | -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona<br>-A hu na kana hu tou vha na zwiutukutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitala.<br>-Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TSHIVHUMBEO (T)<br>Zwiutusi zwa tshibvedzwa. Kubvedzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.                                                                                                       |               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                               |               | -Kubvedzele kwa thoho kwa nthesa.<br>-Vhudodombedzi ha mathakhenithakheni<br>-Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe.                                                                                                                                                                                         | -Kubvedzele kwa thoho kwo lunzhezanaho<br>-Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho<br>-Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.                                                                                                                                  | -Kubvedzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea<br>-Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa lu fushaho<br>-Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.                                                                                       | -Dziwe mbuno ndi dzi pfadzaho<br>-Mafhungo/mitala na phara zwi di vha na vhukhaki<br>-Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhaki.                                                                                                         | -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho<br>-Mafhungo/mitala na phara zwo dala vhukhaki<br>-Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.                                                                                                                                      |
| MARAGANYANGAREDZI                                                                                                                                                                                             |               | 40–50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30–39                                                                                                                                                                                                                                                             | 20–29                                                                                                                                                                                                                                  | 10–19                                                                                                                                                                                                                                            | 0–9                                                                                                                                                                                                                                                        |

**KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]**

| Khritheria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zwa nthesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tshikili tshone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vhukoni ha fhasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U sa kona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT)</b><br><br>Zwo riwaliwaho na mihumbulo.<br>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani.<br>U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>Phindulo na mihumbulo.<br>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani.<br>U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.<br><br><b>MARAGA 15</b> | <b>13–15</b><br><br>-Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi.<br>-Mihumbulo ya vhubali, yo vhibvaho.<br>-Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.<br>-Kuriwalele kwo tou fombe kha sia lone.<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana.<br>-Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho.<br>-Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa. | <b>10–12</b><br><br>-Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.<br>-O fara vhubala/sia lone -A hu na u polika.<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana.<br>-Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho<br>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhubuku. | <b>7–9</b><br><br>-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.<br>-Ho ngo tou fara vhubala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana.<br>-Zwi riwe zwidodombedzwa zwi tikedza thoho.<br>-Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hubuku. | <b>4–6</b><br><br>-Phindulo ndi ya mutheo wa fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.<br>-Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhubala.<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini.<br>-Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho.<br>-Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo.<br>-Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho. | <b>0–3</b><br><br>-Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.<br>-Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane.<br>-A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo.<br>-Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho.<br>-A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa. |
| <b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD)</b><br><br>Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeleto.<br><br><b>MARAGA 10</b>                                                                                                                                                    | <b>9–10</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele<br>-Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele.<br>-A hu na vhukhakhi.                                                                                                                                                                                                      | <b>7–8</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele<br>-Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi<br>-Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma.<br>-Hunzhi a hu na vhukhakhi.                                                                                                   | <b>5–6</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Hu na huiwe vhukhakhi ha girama<br>-Divhaipfi i a fusha/linganela.<br>-Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.                                                                                                                                   | <b>3–4</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho.<br>-Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.<br>-Thalutshedzo yo thithisea.                                                                                                                                                                 | <b>0–2</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele<br>-Zwo dala vhukhakhi nahone zwo tangananana<br>-Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi.<br>-Thalutshedzo yo hotefhala tshothe.                                                                      |
| <b>MARAGANYANGAREDZI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22–25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17–20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12–15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7–10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0–5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

